

**ZAHTEJEV ZA KUPOVINU UDJELA
OIF ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA**

Broj zahtjeva:.....

PODNOŠIOCI ZAHTEJEVA:

Ime i prezime / Firma:

JMBG/ ID:

Broj lične karte/broj pasoša:

Adresa (ulica i broj):

Pošanski broj, mjesto i država:

Telefon/mobitel/fax./ e-mail:

Broj računa u banci, naziv banke:

PODACI O ZAKONITOM ZASTUPNIKU/OPUNOMOĆENIKU:

Ime i prezime /Firma:

JMBG/ ID:

Broj lične karte/broj pasoša:

Adresa (ulica i broj):

Pošanski broj, mjesto i država:

Telefon/ mobitel/ fax./ e-mail:

KONTAKT ADRESA:

Adresa, poštanski broj, mjesto i država:

VRSTA UPLATE:

1. Jednokratna uplata:(KM)
2. Trajni nalog:(KM)
Dinamika ulaganja: (mjesečno, tromjesečno, ...)

Napomena:

Kako bi zahtjev za kupovinu udjela bio potpun potrebno je uz isti priložiti i fotokopiju ličnog dokumenta i tekućeg računa u banci. Prema Prospektu i Statutu OIF ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA, minimalna pojedinačna uplata u Fond je 100,00 (stotinu KM). ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje investicijskim fondovima d.o.o. Sarajevo se obavezuje da će kupljene i prodane udjele obračunati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela utvrđenoj na dan priliva novčanih sredstava na račun Fonda, odnosno na dan zaprimanja zahtjeva za otkup udjela, uz uslov da su sredstva pristigla na račun, odnosno zahtjev za otkup zaprimljen do 16 sati radnog dana. Za sve pristigle uplate/zaprimljene zahtjeve za otkup poslije 16 sati, obračun udjela će se obavljati po cijeni koja odgovara vrijednosti udjela sljedećeg radnog dana. Pri kupovini / otkup udjela ulagaču se obračunava ulazna / izlazna naknada u skladu s Prospektom Fonda.

ILIRIKA DZU Društvo za upravljanje fondovima d.o.o. Sarajevo se obavezuje ulagaču nakon svake obavljene transakcije, dostaviti obračun o kupovini udjela na način definiran u Prospektom Fonda.

Dolje potpisani/a izjavljujem:

-da sam upoznat/a s Prospektom i Statutom OIF ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA

-da Prospekt i Statut OIF ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA

-da sam upoznat/a s rizicima ulaganja u OIF ILIRIKA JUGOISTOČNA EVROPA

Potpisnik izjave se obavezuje uplatiti novčana sredstva za kupovinu udjela na račun Fonda kod Vakufske Banke d.d. Sarajevo br. 160000024645007 (KM) za uplate rezidenta,

Za ino uplate Swift Code: VAKUBA22, IBAN CODE BA391602000024645007

Potpisnik izjave izričito izjavljuje da je Društvu dobrovoljno ustupio na raspolaganje podatke o svom jedinstvenom matičnom broju građana i ostale lične podatke i da dozvoljava Društvu i osobama ovlaštenim od Društva da ih koriste u cilju njegove identifikacije, zaštite njegovih imovinskih interesa u poslovanju s Društvom i osobama ovlaštenim od Društva. To može uključivati i prosljeđivanje podataka trećim osobama. Trećim osobama se smatraju institucije koje imaju pravo uvida u lične podatke u skladu sa zakonskim propisima (npr. Državna nadzorna i regulatorna tijela).

Mjesto, datum i vrijeme (sat i minut):;.....;.....

Potpis ulagača:	Prodajni zastupnik:	Potpis prodavca / Šifra / Prodajno mjesto:
-----------------	---------------------	--

.....;.....;.....